

# YOU AND YOUR RIGHTS

## Kabelo ya Ngwana wa Nama o Tshwere

Bana botlhe **ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 18** ba ba tlhokang **tlhokomelo ya batsadi** e ka nna bana nama o tshwere kgotsa foster children, go sa kgathalesege gore ke baagi ba kae.

Kabelo ya Ngwana wa Nama o Tshwere ke **tuelo ya kgwedi** e e newang batsadi ba nama o tshwere, go sa kgathalesege gore ba gola bokae.

Go tloga ka 1 Moranang 2018, madi a kabelo eo ke **R960** ka kgwedi, ngwana mongwe le mongwe.

Kabelo eno e nna e le teng fa fela kgotlatshekelo e re o ka nna motsadi wa nama o tshwere. Kabelo e duelwa go tloga motsing oo kgotlatshekelo e ntshang taelo ya gore o ka nna motsadi wa nama o tshwere, le fa kopo e dirilwe nakonyana morago ga foo.

O ka nna wa nna motsadi wa nama o tshwere go ngwana wa **leloko la gago**

Go ka nna motsadi wa nama o tshwere, o tshwanetse go nna **moagi wa Aforika Borwa, monni wa seleruri** kgotsa **mofaladi** wa dingwaga tse di kwa godimo ga 18 yo o agileng mo Aforika Borwa.

Fa o na le dingwaga tse di mo magareng ga 16 le 18 mme o tsewa jaaka tlhogo ya lelapa ke Lefapha la porofense la Katlaatlaloloago, o ka bona kabelo eno ka thuso ya mogolo yo o go okametseng.

Jaaka motsadi wa nama o tshwere, o ka dira kopo ya kabelo kwa kantorong e e gaufi le wena ya SASSA – ga o duele sepe go ka dira kopo.

O tshwanetse wa ya go SASSA ka ditlankana tse di farologaneng – tse di jaaka lekwaloitshupo la gago le la ngwana, le bopaki jwa maemo a lenyalo. Le gale fa o sena ditlankana tseno, o ka dira kopo ka boitshupo jo bongwe gape.

O tla tlhoka bopaki jwa gore o tlhokometse ngwana yoo.

Fa kopo ya gago e amogelwa, o ka lopa thuso ya nakwana e e jaaka **Social Relief of Distress (SRD)** fa o ntse o emetse tuelo ya gago ya ntlha. Madi a SRD a tla gogiwa go tswa kabelong ya gago.

Fa lelapa la gago le tlhoka thuso, o ka dira kopo ya bohutsana kwa dikantorong tsa gago tsa mmasepala – seno se ka go thusa ka dituelelo tsa metsi, motlakase le di-rate.

O ka nna gape wa bona madi a **tlamelo ya ngwana** go tswa go batsadi ba ngwana ba tlhago kgotsa bangwe gape. O ka leka go dira seno

**BLACKSASH**  
MAKING HUMAN RIGHTS REAL

Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go ka fitlhelela pabalesego ya loago, go akaretsa thuso ya loago fa ba sa kgone go itlamela.

Puso e tshwanetse go tsaya dikgato tse di isegang ka peomolao le tse dingwe gape, go ya ka ditlamelo tse di letlang go ka tlisa kgatelopele mo phitlhelelong ya nngwe le nngwe ya ditshwanelo tseno."

- **Karolo ya 27 ya Molaotheo wa Aforika Borwa**

Go ka utlwa ka ga dikabelo kgotsa go bega bogodu jwa dikabelo tsa loago, leletsa **SASSA helpline:**

**0800 601 011**

Fa o na le mathata a a rileng ka kabelo ya gago, ikgolaganye le **Black Sash HELPLINE** go ka bona kemonokeng le kgakololo ya sekamolao SESOLO:



**072-66 33 739**  
[help@blacksash.org.za](mailto:help@blacksash.org.za)

**LEGAL DISCLAIMER:** While every attempt has been made to ensure the information published here is accurate, the Black Sash does not take responsibility for any loss or damage that may arise out of the reliance on or use of this information. The contents do not constitute legal advice. This fact sheet was last updated in **April 2018**.

# YOU AND YOUR **RIGHTS**

## Kabelo ya Ngwana wa Nama o Tshwere

(Continued from Child Care)



**BLACKSASH**  
**MAKING HUMAN RIGHTS REAL**